



SETSWANA  
GRADE R – BOOK 4  
TERM 4  
ISBN 978-1-4315-0729-0  
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.  
15th Edition



Aa Bb Cc Dd Ee Ff  
Gg Hh Ii Jj Kk Ll Mm  
Nn Oo Pp Qq Rr Ss Tt  
Uu Vv Ww Xx Yy Zz  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



Mophato

R



Leina:



basic education  
Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



E thabolotswe e  
bile e tsamaelana  
le CAPS

SETSWANA

Buka

4

Kgweditsharo 4





Mme Angie Motsheka,  
Tonakgolo ya Thutotheo



Ng. Reginah Mhaule,  
Motlatsatonakgolo ya Thutotheo

Mo dingwageng tse tsa Kamogelo (Mophato R) Dibukatiro tsa Rainbow di bopa karolo ya togamaano ya Lefapha la Thutotheo ya go rotloetsa tiragatso ya sekolo ya bana ba Aforikaborwa. Ditlhotlhomisi di supa gore ngwaga mongwe le mongwe o bana ba fiwang ditirwana tse di ba rotloetsang e bile di ba tlhotlheletsa pele ba ya kwa Mophatong wa 1, ba dira botoka mo dithutong tsa dingwaga tse di latelang – bogolosegolo, mo dikolong tsa bona tsa poraemari le tsa sekontari. Ke ka moo go gatelelwang thuto ya Mophato wa R jaana.

Kharikhuluma ya Seemo sa Motheo e batla gore barutwana ba Mophato wa R ba fiwe tšhono ya go godisa bokgoni jwa bona jwa pele ga go buisa, pele ga go kwala le pele ga matesisi le go tthalosa bokgoni jo ba tlaa bo tlhokang gore ba nne le motheo o o tsepameng wa thuto gore go tle go nne bonolo mo go bona go ithuta mo Mophatong wa 1 le mo go e latelang.

Ka jalo, dibukatiro tsa Mophato wa R di ikaeletse go thusa bana mo go godiseng bokgoni jo le mareo a tshimologo a botlhokwa a ba tlaa a tlhokang go bopa motheo o o tsepameng wa go ithuta. Di tletse ka ditšhono tse di ka thusang bana go godisa le go ikatisa tebang le bokgoni jo bo tlaa ba baakanyetsang sekolo se se tlhwaafetseng.

Pele bana ba ithuta go buisa ka tlhwaafalo ba tshwanetse go itse go tshwara buka le go phutholola ditsebe tsa yona, le go tlhaloganya gore dibuka di bereka jang le gore di dirisiwa jang. Ba tshwanetse go tlhaloganya kgolagano fa gare ga mafoko le ditshwantsho tse di mo bukeng le go lemoga gore mafoko a a mo tsebeng a bopiwa ke medumo le gore a na le bokao. Fela jalo, pele bana ba ithuta go kwala, ba tshwanetse go tlhabolola tiriso ya dirwe tsa mmele, go ikatisa go bopa dibopego mme morago ba tswelela pele go bopa ditlhaka. Tse ke jona bokgoni jo dibukatiro tse di ikaeletseng go bo godisa le go bo tlhabolola.

Re a itse gore bana botlhe ga ba ithute ka lebelo le le tshwanang, mme dibukatiro tsa Mophato wa R di kgontsha barutabana go bereka go ya ka lebelo la morutwana mongwe le mongwe, mme fa go tlhokega morutabana a ka boela morago a bo a ya kwa pele mo bukeng go tsamaelana le kgolo ya ngwana. Ditirwana di tlaa thusa barutabana go lemoga makoa a bana ba nang le ona gore makoa a a baakannngwe pele ngwana a simolola sekolo se se tlhwaafetseng.

Dibukatiro di tsolotanya thuto ya Puo, Matesisi le Bokgoni jwa Botshelo go ya ka merero e le 20 di dirisa boithabiso le mekgwa e e jesang monate go ngoka maikutlo le theetso ya barutwana. Re solofela gore barutwana ba gago ba tlaa itumelela go dira ditirwana tsa dibukatiro tse fa ba ntse ba gola e bile ba ithuta, le gore wena jaaka morutabana wa bona o tlaa abelana kgotsa wa thusana le bona mo boithabisong jwa bona.

## Go phutha



## Go phutha go a i tumedisa!



basic education  
Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



SCAN HERE  
or visit [OMO.CO.ZA](http://OMO.CO.ZA)  
for fun activities in  
the OMO Messy  
Play Zone.





# Mophato R

## O GOLAGANTSE

- ★ Puo ya gae
- ★ Dipalo
- ★ Dikgono tsa botshelo



ya Setswana

|   |                                |    |
|---|--------------------------------|----|
| 1 | Dinonyane le digagabi.....     | 2  |
| 2 | Diphologolo tse di tlhaga..... | 22 |
| 3 | Metshameko .....               | 34 |

# SETSWANA

Buka

4

Kgweditsharo 4



# Dinonyane le digagabi





A re tlotleng ka setshwantsho.







Ke modumo ofe yo o o utlwang mo tshimologong  
ya lefoko lengwe le lengwe. Gatisa.

# n



**n**oga



**n**ama



**n**aga



**n**onyane



**n**ako



**n**oka



Leina la me ke:







Dira modumo, gatisa mme o sekeletse.

n



noko



n n n n n



Batla setshwantsho se se tshwanang le se se mo bolokong ba ntlha. Tshasa ka mmala palo kwa bolokong ba bofela.



|                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |



Sega le go tshameka.




noga



kwena



leobu



mokgatitswane



phenkwini



ntšhwe



pidipidi




ntsu



leeba





1.5




A re tlotleng ka tsela e re e salang morago go jala peo.  
Rulaganyana ditshwantsho ka tatelano.







Supa dipharologano magareng ga ditshwantsho tse pedi tse.










Ke modumo ofe yo o o utlwang mo tshimologong ya lefoko  
lengwe le lengwe. Gatisa.

k



kolobe



koloi



kepisi




katse



kopi



kariki



Leina la me ke:




Dira modumo, gatisa mme o sekeletse.

k



kopi



k

k

b

d

k

k

k

k

k



A re kgaoganyeng ka go lekana.



Empty box for drawing or writing, outlined with a green dotted border.


Empty box for drawing or writing, outlined with a pink dotted border.






Gratisa, bala o be o tshase dipopego di le 8.

8



8






8



8



8





Reetsa le go kgomaretsa ditikara mo maemong a a maleba.


|                                                                                    |  |                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |  |                                                                                      |
|  |  |  |
|                                                                                    |  |                                                                                      |




112



Sega le go aga malepa.







I.3



Golaganya maronthorontho go fefeletsa setshwantsho. Dirisa mmala wa palo go tsasa mo palong e e maleba.



1




2



3



4





Ke modumo ofe yo o o utlwang mo tshimologong ya lefoko  
lengwe le lengwe. Gatisa.



leitho



eeba



letsatsi



emao



esea



oleme




Leina la me ke:



I.15



Dira modumo, gatisa mme o sekeletse.



lee

k

l

b

l





# Diphologolo tse di tlhaga



A re tlotleng ka setshwantsho.





Bala diphologolo. Dira didiko tsa palo ya diphologolo o be o kwale palo ya tsona.

|                                                                                     |                                                                                   |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|    |  |  |
|    |                                                                                   |                                                                                     |
|    |                                                                                   |                                                                                     |
|   |                                                                                   |                                                                                     |
|  |                                                                                   |                                                                                     |





Thala sefatlhego se se itumetseng kgotsa se se sa itumelang.



Ke ikutlwa ke bolokesegile  
le Mme.



Ke timetse.



Ka kopo nthuse go batla  
Mme.





Ke bone Mme.












Sekeletsa phologolo e kgolo go gaisa ka mmala wa tlhaga le phologolo e nnye go gaisa ka mmala wa namune.










Bala le go kwala dipalo. Sekeletsa setlhophha se se nang le palo e nnye go gaisa.





Feleletsa karolo e nngwe ya serurubele.





Ke modumo ofe yo o o utlwang mo tshimologong ya le-  
foko lengwe le lengwe. Gatisa.

j



jala



jeme



jase



jeke



jeresi



ja





Leina la me ke:






Dira modumo, gatisa mme o sekeletse.

j



j





Sekeletsa lefoko le le nang le morumo o o farologaneng le e mengwe.



buisa



robala



kala



palama



bana



ngwana



roka



goga



boga



sega



bega




lema




Sega mo moleng o nyalanye palo le setshwantsho.





2




3




4





5




6




7



8



9



a



apole

k



kolobe

b



bolo

t



tau

h



hempe

s



sentlhaga

f



lef of a

o













omf olopo





Thala palo ya matlhokwa e e tsamaelanang le didiko. Kwala palo.



3

# Metshameko

A re tlotleng ka setshwantsho. Kgomaretsa ditikara.









Ke modumo ofe yo o o utlwang mo tshimologong ya lefoko lengwe le lengwe. Gatisa.

# th



thuma



thelebišene



thoto



thutlwa



thaba



thobane



Leina la me ke:






Dira modumo, gatisa mme o sekeletse.

# th



thipa



ny

th


th

kg


th th th th







Bala. Kwala dipalo mo mabokosong. Sekeletsa tse dintsi go gaisa.



5



4





Kgwele e tshela  
polase.

4




Kgwele e tshela  
serapa sa diphologolo.

5



Ati o naya bana kgwele ya  
bona. Botlhe ba tshameka  
kgwele ya dinao.

8



Re rata kgwele  
ya dinao

Jabu o raga kgwele ya  
dinao ka maatla.

1





Kgwele e tshela  
lebopo.

6



Kgwele e tshela  
motse.

3



Kgwele e fofela kwa godimo  
ga legora e bile e tshela  
tsela.

2



Ati o tshwara kgwele.

7





Feleletsa dipalo tse di tlogetsweng.  
Dira mola go golanganya palo le palo ya dino e e maleba.



Lulu o  
nositse dino  
tse **2**



Neo o  
nositse nno  
e le **1**



Jabu o  
nositse dino  
tse **9**




Jim o  
nositse dino  
tse **3**



Lindi o  
nositse dino  
tse **4**




Ann o  
nositse dino  
tse **5**






Sekeletsa motsu o o supileng kwa godimo, kwa tlase, kwa molemeng le kwa mojeng.


Sekeletsa motsu o o supileng kwa godimo.




Sekeletsa motsu o o supileng kwa tlase.



Sekeletsa motsu o o supileng kwa molemeng.




Sekeletsa motsu o o supileng ka mojeng.





Thusa mosetsana go bona kuku ya matsalo. Thala metsu go fitlha kwa kukung.






Reetsa modumo i mo lefokong lengwe le lengwe mme o le gatise.

i



thini



tlhapi



pod



ikama



peipi



ipona




Leina la me ke:







Dira modumo, gatisa mme o sekeletse.



inama

d

i

h

i

i

i


i

i

i




Sekeletsa paterone e e tshwanang le e e mo bolokong ba ntlha.






Dira letshwao la X mo lebokosong la setshwantsho se se nang le morumo  
o o farooganeng le e mengwe.

2





Supa dipharologano magareng a ditshwantsho tse pedi tse.









Tshwaya (✓) mo setshwantshong se se boima mo bolokong bongwe le bongwe.


☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐

☐






Gatisa le go thala dishwantsho tse 9 mo moleng mongwe le mongwe.

9

9

9

9





Rarabolola o neele palo gotlhe.





le





5





le





le



le



le







Dirisa ditikara go dira lenane la go reka.

1.

2.

3.



4.

5.

6.



# Mesego



## Malepa:

Sega phazele mo meleng e mentsho. Jaanong baya manathwana a mmogo go bopa setshwantsho.



## Dinonyane tse dinnye tse pedi:

Sega dinonyane, mena o bo o kgomaretsa go bopa dimpopo tsa menwana. Dirisa dinonyane tse dinnye tse pedi tse go diragatsa leboko le le mo tsebeng.

## Dikarata tsa tatelano:


Sega dikarata tse o bo o di rulaganye ka tatelano e e nepagetseng mme morago o tlotle kgang ya gore go diragala eng mo tatelanong nngwe le nngwe.

## Bopa daenasore:

Sega maoto, tlhogo le mogatla tsa daenasore mo meleng e mentsho ya maronthorontho. Mena poleiti ya papmpiri ka bogare. Jaanong baya manathwana mmogo go bopa daenasore jaaka mo setshwantshong se.

## Dibuka tse di buisiwang:

Sala ditaelo morago mme o bope buka e ya mesego. Tsamaya ka yona kwa gae mme o e buisetse ditsala tsa gago le masika a gago.





Sega tsebe mo moleng o o maronthorontho mme morago o kgomaretse tsebe mo sephuthelong se se kwa morago go dira kgetsana. Tsenya mesego mo kgetsaneng e gore e se ka ya latlhega.

# MESGO YA


KGOMARETSA FA

KGOMARETSA FA


KGOMARETSA FA


KGOMARETSA FA























KGOMARETSA FA

KGOMARETSA FA

KGOMARETSA FA

KGOMARETSA FA







Ikaneng o tshwerwe ke  
tlala. O ja diapole. Morago  
o ja dijotshegare tsa ga  
Jabu.

4



Go diragala eng fa?  
O kare ke ka lekana mo  
phaposiborutelong.

5




Gompieno bana ba etela  
Ikaneng kwa serapeng  
sa diphologolo. Ikaneng o  
itumetse, o na le ditsala tsa  
gagwe tsa diphologolo.

8



Ikaneng o ya  
kwa sekolong.



1




Ke eletsa o kare ke  
ka buisa ka bo ka kwala.

6



Ikaneng o lebelela mo  
beseng.

3



Ke batla go ya kwa sekolong.

2



Ke nako ya go ya gae Rre  
Ikaneng. O tshwanetse  
go boela kwa serapeng sa  
diphologolo.

7





# STICKERS

GRADE R BOOK 4



2-3





10




11




12-13



34-35












42-43



44











16

14



23

